

+10*
1-11*

Ditaba tša Nôxa

[O]

SEP 7 - 1842

Nôxapholo

mp. 1-11

K34/78 K34/78

Bare kxale, kxale, xe batho ba sa latâla
melawâ ya bôna xabolse; ~~xo~~ kile
xwa ba le Mosetsana e a ilexan a
tšewa kua Maxakala. Fêêlo xo tsiby
bile xo sa bôniwe ~~o~~ onna wa xaxwe,
e yôna ka noasi o be a sa tsebe
xore na o tšerwe ke mang; Mosetsana
yo, o be a e tšwa Molettane, le
xôna ele nqwani kxoshi. Tabenq
ye ya xo se tsebe monna wa
xaxwê e ile ya thswenya maikutlo a
xaxwê kudu ka ~~matla~~ matla, mokxwa
wa xo napa wa mo xalefiša. Re
xore ka mehla xe ba boy a kua
Mašemang. Mokxekola o tla bolêla
are: "Kxoxo ya xae epolokê". Ôn
mantšo a, ile a belaetsa mothepa
yeo kamehla mo pelang ya xaxwê
o be a naxana mantšo a. Mokxekola
lo xomme a ba q loxai manô a
xo bôna phôofôlô yeo ba rexo ka
Kxoxo ya xae.

sh

Mānwane

II

9)

K34/78

Le leng la matšatši a xopola xore.
yēna ka mahla a xaxwē o swanetše
xo bōna "Kxoxo ya xae". E rile ka
moswane o manquē xe ba e tšwa
baya mašemong. Mosetsana are:

"Ke lebetše peu ka xae." Qwii! Ngwanan
kēkane o Ha nthšitēwa, lesa ka Ha
ke xo tšeyēla yāndi" xo bolēla Mokxēkalo.
"O ka se kitimi jwale ka nna, ma
ke yo mofsa, vēna a tšofetše
xomme ke Ha, thšabeša xe nka ya."

Mokxekalo are: "Sepela xee, ore xe
o batamēla motse ore; Kxoxo ya xae
epolokē." Ngwanan a nopa a tsēna

ase, le xe a fihla matseng a se ke
a bolēla selō. Xe a fihlile mo kxaufi

-ufsi a bōna ele xore motse o a
phadima xo se ka mokxwa wola
wa pele wa ka moswane xe ba tlōxa.

Re kwa xore o ile a no ya le xe a
bōna seo se mo makadi tšexa, ka
yo a be a rata xo bōna se eloxa sāna

8/78

~~Njw Nônwane III~~

K34/78

3

Xe a fihla kxôrâng a bôna ele xore motse kamoka xa ôna o tateditšwe ke nôxa e kxob. Are a sa habexile a kwa lentšo ere: "xata o fetê". A thôma; a thsela, a thsela a ba a fihla ka ngwakong wa xaxwê, xe a fihla a hwetša hlôxâ ya yôna e bile e e ja boxôbê byo a bo solaxa.

Kamebla, mme bile a hwetša bo llwê makako a manqwe. Ka lôna tšatši leo o ie a lêmoxa xore o tšerwe ke nôxa. Xe a bôna tseo kamoka, a napa a tseyu otlo tša xaxwê kamoka a sepela a ya xaxabô. Xe a e tšwa ka kxôrô a napa a thôma xo pharihlâ, tsephu tša tsêna fase, mahlô a dutše phatleng. Xe a lebantše xa-Mathaba-tha a thôma kôpêlô ye:-

"Ke ile Ngwana kxoši e kaaka ya Matébêle ka tšewa ke nôxa. Se tšewa ke nôxa ya nôxa nôxa!"

8/7/8

Nônwane IV

K34/78

Le yônaxe e mo kwa a rialo, rialo
xanthši ua ôpêla ka xo befêlwa, Ere:

"Ke le morokolo morwa mmilwana
Se xane, Ba-dia-na-dia": ya
thôma xo senya motse, ya a thunthut
- a kamoka xa ôna, ya napa ya
mo latela e befe tše Kudu.

Ore xe a lebantše xa Mphahlélé
ngwana matêbêlê a ~~shikoane~~, a
thôma: "ke le ngwana kxoši e kaaka
ya matêbêle ka tše-wa ke ~~nôxa~~,

Se tše we ke nôxa." Le yôna ya
fêla Ere: "ke le morokolo morwa
mmilwana Se xane Ba-dia-na-dia.

Ba-Maxakale xe ba bôna tše
~~Maxakale~~ ba thôma ba lla sella
~~se~~ se xolo sa motse wa bôna
le sa kxoši xe e sepetše. ~~Mosetše~~
xe a fihla xaxabo letšatši le bele
šetše le dikêla. Badiša ba dikxomo
ba ile ba tseba tentšu la xaxwé, xe
alla sella seo sa nôna.

8/10

Nônwane I

K34/78

5

Re kwa xore ba diša ba ile ba hiba mokxosi, xe ba e kwa nqwana-a-kxosi a lla sello sa xore: "Ke le ngukana kxosi e kaaka ya matébelé ka tšewa ke nôxa, se tšewa ke nôxa". Nôxa e fêla ere: Ke le ~~nqat kxosi~~ ~~kxosi~~ morakelo morwa mmilwana se xane Ba-dia-na-dia. Ba maletlane xe ba bôna tšeо ba napa ba thôma xo hlômela dinaletele maxare, ~~metfaka~~, dithšwaana, ba botša mothepa xore a se ke a xa maxare owo. Le yêna a tšama a taboxa a ba a fibla xae. Xe morwa-mmilwa-na a e kwa bohlakole ditsinini tša ~~metfaka~~ a maxare. Uare: "Eë ëë dilo tša boxweng bya ka." Ya no rialo ya ba ya fibla xae, yore xe e tsêna ka Kxôrô ya ~~ba~~ hlabuna ke thšwana e kxola xomme ya napa ya hwa. Ba bitša masaxa-a a e rwala, ya xo lahléla Kuanokeng ya nkumpi.

8/10 Nōnwāne VI

6

K34/78

E rile kamorato xa sebanyana
Mosetsana yeo a ba le nqwa^{ka} wa
mašimane, mola a xodile mošima-
ne yea, are; xo are ke ipapadiša le
ba bangwē. Xomme ba fele ba re
xo yēna, "O se re lomē nqwana
nōxa tenang. Ba no fēla ba riala
xo yēna ka meha. Le leng la matšatši
a butšiša mmawē are; "Ka kxonthe
tate ke noxa na"? Mmawē are; "xa
xo byalo" Xomme polēlō ye, ya ba
kwerō ka basimane ba bangwē.
Le yēna a thōma xo tsōtētēla
mmawē xore a motše tša ~~tsa~~
Tataxwē, fēla^a, hwotsa ole xore a
na mošetši; a napa a tloxa a
ya xo Malomawē, Xomme yena
ammotša dilo Kamoka Kamo
di hlaxilexc. Xomme a ba a mo
ša nqakenq ya mo fa dihlare tša
xore a bōnē tatāwē Ka mokwā wa
xo sebē nōxa.

Ngaka ya mo ja dikhoxati ts'e pedi ya mo laela xore a omè metse ka seatha sa xo ja comme a itie ka sa mpoxòjo (ntsòxòhlé). Rekwa xore orile a leka ka mokwua omo byalo; comme a fèla a spèla ore: "tate o kae mo; Monongane, Agware-madiba - ma - xolo, tate o kae mo! Bare metse a bodiba byo, e be arata xo mo khurumetra fèla ka xe ngaka e mmodits'e xore a thsabé xe metse arata xo omo thsela oile a thsabé.

A fèla a e Kopéléla Kopélo ya xaxwe a itija a ba a genya metse a le xo xalepeng xa òna. A bôna tlòxo o ts'wa nòxeng a no twéla pele ka xo itaya. Xwa ts'wa momme yo mo-botse wa mahlo a Maswane Kamoraso xa xaswe xwa ts'ha batho dikromo, dipudi, dinke le dieo kamoka, metse le dikroxo; Bôna bao kamoka ba ile ba fôxa ba ye Maxakala.

Jemako morinane yes comme ba thea Mumò wa bôna.

Ba Maxakala ba ile ba thaka kudu xe ba bôna Kroisi ya bôna e enile. Ba bolaya dikromo, dipudi, dinke le dikroxo, xwa dirwa molite omongwe' o mo xolo-xolo wa xo lebora Kroisi.

Bare molite wa ntse oile wa jetsa Matsatxi a mane. Ba tseké, le ba kromana baile be xewa, ba ba ba xelwa byalava le Kroisi ka Sebele.

Moses Mphelo.

Moç
Mpholo.

8

SEP 7 - 1849

K34/78

"Xo bina Nindka" I.

Nindka ke papadi ya batho baboso, e binira
ke masoxana le makwarebe à a
letsaxo Menopa.

Papadi cna meheung yela ya uxale
e be esa tsebiwa ke motho-motho
le xôna esa bonwe.

Kaxone e be ele koxi ya baloi,
~~jelelo~~ e binwa ke binwa ke miniorie
xe e le bosexo xare, mola batho-batho
ba setse ba rosetse, Mengwakong ya bona.
Rukwa xone koxi ye e ile ya tsebiwa
ke batho, Bakeng sa koxi e ngwé ye e-
lexo ya e fletsà xore e tsorè bosexo
byo bougwe le byo bougwe xare, e tame
e bona rara ya zâna. Byale xo ile
boresco byo bougwe xe e sepele ya kwa
merito a menti le lesata, yare - "O wé!
Nke ke yo kwa ke bone dilo tseve", ya
betanala xôna jave e bexo ee kwa merito
le lesata xôna ya huetra batho bawé
ba rexo ke batxi, ke kwa xore e ole
ya ba botšia xore-na xare xa boresco
batho ba rosetse ba dijeng? Koxi ye xo thwexo
Ke ya baloi - ya re - re a bina koxi" Koxi yare
"Nke le biné xanyane ke bone, ke kwele
merito ya bina, konne e nkakalele kudu."

Ba thoma xo bina, koxi e labelitse
tše di dirwarco. Ba ile xo fetsà koxi

ya re xo bona leswanets'e xore le tl'e le
e biné xape kowa xaké ka moswane.

Ba rata xo xana ; kxosi yare xo bona
le swanets'e xo e bina masexane xore ba
tl'e ba kxone xo bonwa ke motho yo mongwe'
le yo mongwe'.

Ba rata xore ba tl'e binéla kxosi
ka moswane empa ele ts'ona nako
ts'ewé kxosi ya xs'ba t'wets'a ka yôna.
Kxosi ya xana - nako . Yare xo sedo
byalo xe ke nyaka yo mongwe' le yo
mongwe' wa lena xone ja a tl'essa
kxomo ts'e tl'ano kowa kxorong ka
moswane , a te a tl'e a e biné ts'ona
nako ~~ts'ebi~~ ts'ekhiwa .

Ke xe xo e ba le kwaano ya xo
ya xo bina kosa' yeo ya bona masexane
xore ba bonwe' ke motho yo mongwe'
le yo mongwe' .

Kxosi ya ba begila nako ya masexane
xare , ya ba ya ba bona xore ba ts'amé ba
t'ebisa batho xore ka nako ya masexane - care
xo tl'a biiva papadi ya dinaka .

Aowa ka nete xoile ka yôna nako
yeowe batho ba rapana ba krobakana
mosate . Batho bao bereng ke baloi
romme ba ya ba bina kosa' yeo . Ya kralla
batho kudu ka mattha no ba ilexo ba i'hute
yôna ka sebagyana .

K34/78

11 Krosi o ile atafa dikromo tšé blans le dipindi tšé tharo. Ba tlakelova Nku tšé pedi le pudi; Tsatsi eewe ya se be batho ya no ba erole; ba hetsé kudu ka maatla.

Re Kwa xore ba ile ba bokka dikromo tšéwe ba xo ja ke Krosi lona tsatsi eewe le "marae ya bona ba sa ba ba jihla.

Ke xe ba thoma xo lekana ka dhlare, mongwé a lonisa mongwé katesa mongwé a loya dirama xore dikeh tsá botšava; ke xe Krosi a bolaya phoojolo tšé a be zélenq kanoka. Ke xe byale yo mongwé le yo mongwé a hwestá letoswane leyéna ka mo serekho ba ratang.

Re Kwa xore xo flora tsatsiŋ eo xwa napa xwa binwa kosa ya dinaka. Kosa ye e borwa xabotse-botse xe batho ba be e binaxo ba klobotše ba ihlamile xa botse-botse ka. dietsela tsá yóna. Tse swanang le Mazofa. Mazofa ke bothakke byo borolo-xolo bya kosa ye ya dinaka.

Re Kwa xore xona le ngaka ya beloi ye e xo tlahlobaxo xox - A o ka Kxona xobina kosa ye ya Ninaka? Ana o ka se Kxona. Ke ele xore o ka sekxoné Empa ele xore o flora orata xo

K34/78

IV

bina Kasā yeowe a xo ja Schlane
xonne wa nthā nku xobā'pudi tšē pedi.

Schlere seoweng o sekola jéla xe
o e ya xo bina tšā boséko dinaka.

O tla xe o Kxone xo bina boséko wa
Kxona o bina masekare.

Xo bina dinaka lersona xo ya ka
mela wo e ba bine ba juwaxo ke
ba sepedise be bona.

Eloco Moladidi o moxolo wa dinaka;
o setswa xore ke yena Mokradi;

Letsoroc la xarwé ke Malokwane, yena
ke ya ja xo molad wa xore ba bine
le xore ba letše dinaka xabotse.

Le motho a sa latele melaō yeo
ya Malokwane o ka itiva ke yena.

Mokradi yena o leketela meropa
le tsöhle hanoka tšē botho be
dinaka be narole tsöna.

yena a ne matka kudu-kudu
a xore a ka itiya Malokwane,
xe a sa lekomele basimane
xore ba mokwé xe a e ja melaō,
le matkareké xe ba sa mo kwe xe
a ba botsé xe ba swanetsé xo
letsé meropa. Boyale Malokware
yena o ne thswanélo ya xo ifya
xe o tsotsé molao wa xasevè.

— End. S.
prospholos